



Чурапчыга күн тахсар!

САНГА ОЛОХ

Чурапчы улууңун ханыата



100 ЛЕТ
ЯДССР
1922-2022

№ 42 (11868)

СИТИЙИ



“Олонхо баттл”
мунгутуур кыйайылааба,
бэйбүт кысыптыт –
Анастасия Алексеева

стр. 3

ИНИРЭХ ТЫЛЫНАН

Сөрнүү уотуун ортолтугар
тынышах ордубут
стрелок ПЕТР КАРСАНАЕВ

стр. 4

БИҢИЭХЭ СУРУЙАЛЛАР

Москвауда учууталлар
сийиэтэригэр кыттан Саха сирин
дьонунцахтык ааттаптыт

стр. 5

Алтынны 28 күнү, 2022 сүйл, бээтинсэ

стр. 2

ТЭТТИК СОНУННАР

**Чурапчы улууңун
дъяналтатыгар сана
салайзаччылар ананнылар**

Нээлиээдэни планеркаада улуус баялыгта
Степан Саргыдаев сана дуюннастарга анаммит
үзүүлтэри билүүннээрдэ.

Бастакынан, ДЮОСШ дырнэктэринэн Александр Неустроев ананна. Александр Романович эрэд успуорт салалтатыгар «Урожай» уопсестыбайна салайбыта.

Иккүннин, успуорт салалтатын начальникинан Дылустан Егоров ананна. Дылустан Васильевич урукку сыйларга улуус дынайлатыгар, юлии ДЮОСШ дырнэктэринэн үзэлээбүтэ. Санатан этхэхэ, баянымы тууту болтуулустарыгар солбуйячынан үзүүлбүт Руслан Васильев Болутур изнинийгин баялыгынан талыллыбыта.

Усуунун, улуус баялыгын туутууга уонна архитектураада солбуйячынан Афанасий Дычковский ананна. Афанасий Николаевич бу иницио Хатыны баялыгын солбуйячынан үзэлээбүтэ, инженерий-технический уорхтээх. Санатан этхэхэ, баянымы тууту болтуулустарыгар солбуйячынан үзүүлбүт Руслан Васильев Болутур изнинийгин баялыгынан талыллыбыта.

Степан Саргыдаев сана анаммит салайзаччыларга сийтнийнсөх үзүүл баадар, улзэрэгтэйгээ тууту түмүктэри кордогрохтэрэд дэжн эрэнцэрийн бийлэрдэ.

**Улууска быраастар мобилный
биригээдэлэрэ үзүүлнэр**

Бытыйт угуустаады кийин балыында быраастар мобилный медицинской комплекс массанынтынан ыраах сыйтар изнинийтэргээ сийлжүүн, изнинийнээвэй короллор. Мантан ылаа тэйчини дэрийнзинээр олохтохторо, ордук саастаах дюн орохуун киннингэр кинрэхкэ, медицинской чинчийнин вийнээр.

Мобилный биригээдэл: терапевт, эндокринолог, педиатр, окулист, функционалист, узиист, отоларинголог, акушер-гинеколог быраастар сийлдэллэр.

«Тын сирин олохтохторо быраастар хотын эрэгтэйнээр уонна себүүлээн кордогролор. Модернизация бырагыраамтынан бийнги олбор сиригтигээр медицинской комону чугаантар кыахтанийбыт уонна профилактический дынажлалыры быттай хотуу мытабыт, дьюнүү коробут, быймын туруорабыт», — дэжн кылдаабынай бырас Артем Михайлович Ксенофонтов бэлжэтээ.

Бу күннэрэд мобилный биригээдэл Хадаар изнинийтэргээ тахса сирьттэй. Исполнитель 142 кийини кордогролор, 8 кийинхэ кийин куорака кийрийн салтын кордогролорутэр направление биэрдигүй.

**Мас тардыңынга
өрөспүүбүлүкү чөмпүүйнэ
буолла**

Бу өрөбүллэргэ Дыккуускаага угэсүү кубулуйбут "Сана авттар-2022" мас тардыңын корунэр турнир ытытыннаа. Куржээнэгээ, быралбыла бийнлигтийн, успуорт маастардара, маастарга хандылдагчтар кыттыбаттар.

Тынгаанынвах кийрснэ түмүгүүн, 70 кийил ылааанынвах кыргыттарга бишр дойшдулаахтыйн Карина Понсеева бастаки миёстэн ылаа. Турнирга 140 ыспарсыманын ытыннаа.

Бэлжэтэн этхэхэ, Карина ийэтэ Алена Понсеева — мас тардыңынга Чурапчы сүүмэрдээмшиг хамаандатын чилингээ.

Чурапчыга
күн-дүйл туруга



Алтынны
28 күнү
бээтинсэ



-2° -6°

Алтынны
29 күнү
субуота



-4° -18°

Алтынны
30 күнү
БАСКЫНЫАННЯА




-9° -17°

Алтынны
31 күнү
БЭНИДЭННҮҮК



-9° -13°


Сотинны
1 күнү
ОПТУОРУННҮҮК



-6° -11°



Сотинны
2 күнү
СЭРЭДЭ



-9° -17°



Сотинны
3 күнү
ЧЭППИЭР



-11° -18°



Чурапчы улуућун педагогтара бастынг ааты ылар иһин күрэстэһэллэр

Чуралын Василий Соловьев-Болот Бөгөөд ажлынан Хатылы орто оскуу-
латыгар “Сыл учутала-2022” улуустааңы күонкүрус сағалана. Улууспүт
иэшиликтәрдүүн көлбөт педагогтар ортолоругар кыйайылааңынан аттаммыт
оростуубулуу таңымыгар улуус чизгүн көмүкүүбөз.

Уруқтар, мавстар-кылаастар, педагогический сыйыт ызызылары күүтүлөр. Кыттаачылыры бишіниндердөкхөб Дмитрий Коркин атынан ерестпүбүлүктөзүү олимпиадаңындағы зэрләри бағыттарында одо ыспартылбының интэрнэт-оскуолатын алын сүнүөх кылаанын учуутала Евдокия Сысолятина, Одыгуулун орто оскуолатын биология уонна химия учуутала Лена Карпова, Семен Новгородов атынан Чурапчы орто оскуолатын устуоруя уонна обществоизнание учуутала Любовь Макарова, Петр Васильев атынан Соловьев орто оскуолатын алын сүнүөх кылаанын учуутала Алена Соловьева, Семен Флегонтов атынан Хадаар орто оскуолатын уурунай, технология уонна чөрүнөө учуутала Саргылана Софронова, Степан Макаров атынан Чурапчы гимназиятын устуоруя уонна обществоизнание



Афанасий Ма-
каров азтынан
Улахан Күол-
сүрүн орто оску-
олатын иуут-
ча тыллын уонна
литэрэтийретин
учуутала Нарын-
Аринкина, бастау
педагогический узоти
2009 сыйдаахха Арыллааха ионкин
лиңгөр сайдалабытта, онтон колын
учуутынан Сылайк иэйлилэгги
учаастагар үзүүнүрэг бываармын
мэдээ "Излекчилгээндүүсүүлэг"

2009 сүйлаахха Арынлаах тохионд
лисгэр сүйлаабытга, онтон колчи
учууталынан Сылайг иштэлэгтийн
учаастагаар үзүүлнээс бийнаарым-
мыга, “Ихэвчилж ажлын төслийн

[View all posts by **John Doe**](#) [View all posts in **Category A**](#) [View all posts in **Category B**](#)

кынтышастас. Манна бийдэг уу-
тум алласланыбайт, сонгам блог-
байт. 2016 сүүлчилсэх Кытсанах
изэнтийн үзүүлэлтийн “Эдэр-
педагог” курсад кынтышыбыт.
Быйын “Сыл басныг учучула-
ла” куункуулуска кынтаргаа си-
ниньни. Манинк курсад карьеера
урдээшишийр сабидынатаа улсан,
алтын квалификацээр эзлэхэрийн зэмж
коробуу, хэбэди бишээгүй. Бүгүнчигу
куункуулуска мийншиг дурсгалын
үзүүлэлт чадлыг салбуйжачын
Вера Макарова учима дурсгалын
шатар узгро салбуйжачын Күн-
дээгүй Киргизова аргалдаан ква-
лифиг. Киндерийн сэргээ куункуулуска
куүс-камо булагтун дынчтуун
Күндээгүй Петровна, Вера Его-
ровна, технологийн учучулаач Надежда
Николаевна, саха тиймийн
учучулаач Нансана Иллюхентьевна
булагчадар”, — дээр санаатын
улаанын.

Кылайылааӡы алтыншы 28 күнүңдөр, киңіз 17.00 часка улуустааӡы үөрөх управлениең тұнааннанах өскуолалартан бағай үолгуттаах, заттаах-суюллаах эксперт-үчүүтаптар үйнән үруккүү сыйлардааӡы бастыңг үчүутаптардың биňаармактара.



Улуустаацы үөрж саллатын начындыныңын солбайлаачты Анастасия Осипова: "Күнкүрүс бастакы күнүсөр иккى түрлүүдүн каро сымъябыт. "Методическая мастерская" ыйытылан түмүкчүнүүгүз, мания ачын сүрүүх кытасастары, есептешкенсүй нуукалары атын дөйүүлүүр сүбэ каро сымъяар. Биңиң үзүннүүштүрүштүүлүк хайынсаң түбөрт үзүүтүп уурдуң корин эрзебит. Бастакы күм-

СЭМЭН ЖЕНДРИНСКЭЙ.

САХАБЫТ СИРИН БАСТАКЫ БЭРЗЕСИДЬИЭНЭ М.Е.НИКОЛАЕВ 85 СААНЫН КӨРСӨ

Хас биирдийн пороут түмсээ туттар киңилээх буолар. Саха пороуту гар биир оннук хишигэн СӨ бастакы Бэрэсидынээ, бодонг Судаарыстыбаний дээйшэл Михаил Ефимович Николаев буолара кини онгорбут дыяалагтыг гар, өйүгээр-санаатыг гар, пороуту сомоболуур куунугэр бигэтийк көстөр.

Михаил Ефимович чую-
90-нүсү сыйлар
саналыптын, Саха сирин сайдылыктай
тердүттөн уларытан, сана үйлэс-
сайдыны олутун бигэтик уурбут
кинизиң буолар. Кини таандырбыт
забж ылаахтара, уурахтара Саха
сирин уонунан сыйларга сайдылы-
ттар түшәбильдүбүт. Ол ба-
рыта экономика бөйөргүүрүгүр,
избилингиз олою жомускылтож
буолууттар, терүт күлтүра сайдылыттар,
норуот үерзүрүнүз, дорубүйя харыставыла, тас дой-
дулары кылта сиббэс олохтоно-
руттар, дың юргэн экономикатада
бигэ буоларытар тууламмыта. Бу
хорутуулакх үлч-хаминас хас бинир-
дин улус, ижинивээк олохтоојор
сағыа кирион, олох үйгута лапта
түпсүбүт. Норуот түмсэн, хас
бинирдинбен сайдылыга ишшиктеш
эрзилсөж бушлуппүт.

Михаил Ефимович Мороспуубулуков салыяар юмшыгър бийнги Чурапчыбыт улууңтар ураты болбомтотун ууран үзүлэббитин. үгүс комону онгорбутун хаңан да умнью сухтаакыпт уюнча бийнги ычнат дыммут ону айдүү-саныны сыйдашларын тууттар үзүннү-хамнаны тэрине сэттээжит дин саныбын. Бүгүн мин сахам норуотун улуу кийнгэ, ытыктабыллаах Михаил Ефимович убулуйдээж санынаан, бөйм алтыспыт утүе сыйларбын ахтан-сансан турал, дыммөр-сэргэбөр тиэрдэбин.

Аасыт үйэ историятыгар биңиз, чуралчыларга, «хара мэн» буолан хаалбыт Чуралчылардын астагы. Хора көбөйнеки



таксыбыт сыйна дыңал кетүүрүллүбүт көмүгөр, бу дыңалтан эмсөзлөбүт дыңгы чөпкөтүнөрүн оңорбута, сору-мугу көрен албут биңир дойдудаахтарбыгытын үйтитпээр сыйаллаах ерөстүүбүлүкөрү угус дыңаллары ыныптын маңталынан ахтабыт.

Чуралты дыно-сэргээтэ куруук кураантан обустааралларын бийзр буолан, чуралчыларга бу кынжалцаларын бынаарар сыйлаах 20-е уйз бараадай тутуутун – Өлүөнү-Туора. Күел уу быграхтарар магистралын олоххо киллэрбиз. Ол төнөөлөх үерүүлөх, күүтүүлэх буюлбутун бары бэржүйдүүбүт. Кырдыга дааыны, Михаил Ефимович инженерине корор, сангалтын олоххо спирдинир, норогутун түмээ тардар суду талаазынгар сүтүрүйлүн уонна кининиз Чуралты дыно-сэргээтэ күннүүттөн итишеби.

Михаил Николаев улууспүт, ерөстүүбүлүсбүт ыспартылыбынай олоюз, биңиги биңир дойдудаахыг; Д.П. Коркун кыл-лэрбүт сүдү кылаатын үрдүктүх сыйанаалан, Арассыныңаца тыы сиригээр азан бастакынан Чурапчыга физикултуурунай үнүстүүтү астарбыта. Бу үнүстүүт бастакы ректорынази Михаил Гулжевтын зәбж тутууну, угус үзини-хамнаңы ыялпүттәре. Ол түмүгээр күн бүтүн интэрнэт томторо балысханык сайдан, улууспүт социальний-экономический сайдытыгар төшүү күүс буола турар.

Михаил Ефимович Чурягчы улууңа тыа хана-айыстыбыздан эр дыарыктанан олорорун үүтгүйдик билэрүү уонна-бу хайтысханын улуус экономиката сайдырыгар күүс-комо буулбута. Сыл ахсын улууңи көрөн-истэн, көнинчилик жолтуу көрөнбөлүк

сүбэлэнхэрээ. 1997 сийлаахха улустуутгар кээг смыдлын, очижолорго эз кэмбинээтигээр дэрийктэрийн үзэлийн олордохгүнүү, улзны хамнахын билэсийнгээ. Ихийн былааннаарбытын истэн баран, улус табаадры огогоорччуларын барыларын түмэн, улахан цэгэрэтийн тэрийнхөрбүтгэгээр сүбэлээбитгээ. Киний сүбэтийн ыльянан, од дыил «Чуралчы» юнкорэтийн тэрийнхийнгээ. Киний цэгэрэтийн үлтигэх-хамнахынгар хара мангтай-гыттан угус комону, обобуулж оногдуултуу уонна кун бүтүнүүгээр дээрээ цэгэрэтийнбий кытгаты сибээшнийн быспакка олторууттан олус уурхийн.

Хамалбыг, зргэрэ биймынтыйбыг социальний эхэг дынэлэрэ – култууттар, библиотекэлэр, успуорт сламалар, бэз оскуулалар, ислинчилийн олорор дынэлэрэ ынгэлтийн тутууллан дээндээслэгтийн, иймийн эхтээр матырыйавалынай баяздалара тутас түстгүү. Үиччат од юсникилээж хамсаацынга көхтөөхтүү ынгэлтийн адаа саастаах дьонноруттан элбогхсөн үерэмжит, сайдын сүбэтийн эстафеттын түпшүү.

Чуралчыга юлээбин адай, куруук үтүү оруултуутун ыйлан, салтгын салыннаарбытыгтар күрүүк соруктары турбуорара. Киний колян барда да, албут -саншааныт саалыланан. Улзэх-хамнааска чөл-

Бічкат норуотун ис кызынин ингрисинде улаатарыгар тууламалыктайтындын биргыраамаларда анын үйеңдеги эпизодтердиң салыштыраалғанда кишинин шарттарда тууламалыктарда. Бу дүрнеги философияда, норуотун сизрингер-туумугар, дүрнеги историйтегар, үгэстөригөр тирэнэр ой-санаса инициаторы болыптын, түмсүүбүтүн бөрт көлдүүчтөөхүү тәрбие көлбигүлүү Михаил Ефимовичка эмис маҳталыларын анылыбыт. Норуоту кытта олус иштепчилик корсевин көзөздөр, албези субэлинир, норуот биңнүүтынан обий-санаса болып, дуухубунаш эңгизбіт сайдындаах буоларыгар улаахан болбомтотуун куруука уураада. Ол билүүткөн миңчаптын сайдындааңдар ете көстер. Ол күрдүк успиорт, ускуустуба, күлтүрүү экономика сайдынтын кытта тэнгэ хардышлаан тахсыбыта эмис кини улаахан онеге буолар. Айында ахсаандаах норуонка норуот биңнүүтынан көскүлдөрдөр буоларыгар олус суду кылат буюн.

Тың сирэ түмсүүлөөх буолары-
гар, түмүстүккөө “наорут күйгэ –
камчыл күйгэ” буоларын бигергэ-
тэм, “Үтүү дылда” хамсааны
коюзлобиттин дыноо – сэргэгэ спус-
астынын тураи сөйөбүттөрэ, эмиз
салайшычыбыт бинир суду таша-
ана буоларын маҳтана болтушы-
быц. Тың сирнгэр сойүүс сабадтан

**Андрей Тимофеевич
НОГОВИЦЫН,**
2013-2022 се. Чурапчы улуунун
баянчыга, Арасэсъялгын уонна
СӨ Тыа ханаасьстыбатыгар
үүчүүлөх үзүүнтэй, Ю.Происо-
тьев азтынан Судаарыстыбай-
най биризмийн лауреаты,
«Хотугу сүлүс» уордьлан

СИТИЙИ

**“Олончо баттл” мунутуур
кыайылааңа, бэйзит кыссыт –**

Анастасия Алексеева



Хайа даҕаны омук сайдарыгар, үүнэн-үрдээн тахсарыгар кирилицин маннайгы үктэлэ – оруут олонхото, ырыата-тойуга уонна билээн турар ёрут үгэхэ буолар. Алтынны 22 күнүтэр “Саха” ИКИХ аан бастакытын аһаџас биэриигэ ыиччат аастаах олонхонуттарга анаан “Олонхо-батт” уонкурууну тэрийдэ.

Быраймагы СӨ Тас сибосс-
о министэристибээ уонна
кохулзх Олексей аатынан но-
ноттар дэвэршнуултарын дын-
гэ үүблээтилэр. Олонхону бий-
ур зйг юнэн нэрээ, билгиги
ччват норуут тылынан уус-урал
Аймыннытын вре тутара итижин
буу олонхоуттарбыт сурука
аасиларбыт аймыннылара үй-
итиллэрэ юрзэсэ билээ.

Курдэтэнүүгээ прослүүбуулукс
ас да узуунуттан 10-чы ыч-
т: Сайныма Шамаева, Вера
Ынгандына, Никита Азитов,
настасия Алексеева, Степан-

лав Иванов, Альберт Шестаков, Айталина Крылова, Алексей Шамаев, Сайзана Попова уонна Ҳарунара Семенкова калын кыт-
тының ылдылар.

Дүүлүлүүг сүбзээд Былжатынан
Ойнуунускай аавтынан Судаарыс-
тыбаний биржимийз шаареата,
Олондо тыйштэрийн шинээн
үзүүлнэр "Олондо" кийин са-
лайваччыга Агафья Захарова,
Арктикатаазы күлтүүра уонна
искуустуба Судаарыстыбаний
үнүстүүт уус-урен күлтүүраңа
кафедратын сбиздиссэйз Зөя
Стрекаловская, Максим Аммо-

сов алтынан ХИФУ алонгхону чиңелійор үнүстүүт директо- рин эббэшнүүн талоросчычы Руслан Алисиков узатыл- тыр.

Ити курадук, киңі-аймақ
алан хаалларбыт, тұтхадым-
бат бағыа, чуллу аймыныңта
беснегін көлүөн ыччакка
тизденілген, сайдан ишкөр-
ураср, уонна саха қоғыттын
куттар-сұругәр шігін сыйда-
рын туоңулуур.

Санатан ээтхээ, 2005
сынлааха Саха олонхотун
ЮНЕСКО кийн-аймак чулуу
аймниньтэн быйыльтын
сыйналтайбыта. Тылы чинчн-
Эзеччилэр Иван Худяковтан,
Эдуард Пекарскайтан саңа-
лан, олонхону үүрэтийн чин-
чийни улэг күүсэ ытыллар.
Уут алга тыйыныча строжалаах
Дылдуруулар Ныургун Бөгтүүр”
д.а. олонхолорбут араас омук
мылагар тыйбаастаммыгттара.

Дүүлүүр сүбүнчүүн, Станислав Иванов 6 баалы ишенин 477 смс куюмчылар, Альберт Шеффер 167 баалы, 423 смс куоланыча. Оттон бийдиги кызыстыр Астафия Алексеева 197 баалы, 2 смс куоланы хомуйлан, мунгу-

Анастасия Алексеева туунан кынжастык болишиндердээ, Чакыр избизилгиттэн төрүттэх, 23 саяеттах. Илтэн кэмнэр гигарага сопшыур, кырая тылыш суруйтар, биже саңылттан олонхго бай тұлпын-енүү, пороут остиорубайтын, мырттын уместтүйн үерзігээр. "Олонжо ыныбын" хас да төгүлдөх қыттылааңда, төрүттэригэр биллэр пороут уус-урал айымынын тарбаттааччылар, толороччу-лар олорон аспылттар. Олонхојо үнүаңчылта — иштэ Зиндана Алексеева будатар. Анастасия — билитгин Олонжо тылаатырын артының. Биздин мантайтын чанбылгар эдэр толороччу, сорулах быйынынан, анығы көми, буала турар быйыныны-майтынын олонжо тылынан-енүнэн тута холнууга холоммута, сорудаынын үрдүк тәйимега толорон, көреңчүлдөр улахан биниребилдірін ылабыта.

түүр кылайылаа жыланан аттаппана уонна киндохс 500 тың. солж суумалтаах сөртилүккөн туттардылар. Биңир дойдулаах пыттын кылаан кылайытынан, улдуун аатын үрдүктүх ааттапптынан эбэрдүйнликтүү!

СЭМЭН
ЖЕНДРИНСКЭЙ



Байыннай сулууспаңа сымдааччылар дүйнө көргөттөригээр көмөлөһөр десант сиритта

Чуралчы улууңгар, СӨ Ил Дархан Йсен Николаев сору- азбар оло буран, улуус анылыгын Степан Чаргыдаев быначчы ынаналынан, байыланнай улууспаңа сыйдъааччы-ар дын э көргөттөрүгөр, өрөпшүттөрүгөр коменду-норор уорганаар хол-онон үлэлэрин саңалаа-ылар. Ол курдук, биэс ёлех тэриллэн, улуус бары изниликтэрин эрийдилтэр. Дэлзгээс-ийэ састаабыгар улуус ынаалтатын, улуустаа-зы психологической сииин, социальной салал-та, сокуоннай сааста-рын сигэ илик оболору реабилитациялыр социальной кин уонна ўөрэх салалтатын бэ-рэстгэбнийтэллэрэ киир-дилэр.



Татьяна Бушкова салығашының да ал
иқкис белөх Мұтудайға, Алабарға уонни
Бахсыға сыртынға. Аның байынаннің опе-
рация ғынырылыштырттар дызы көргөз-
тәрін, теролпүттәррин дызыләрінен жа-
рийз сыйдағы, олорор усулу обайаларын
туых қынбаңлаштарын, туых комебе-
наадың аштарын билдістірді.

Татьяна Бушкова
улуус дэвнгийн
дээс язргэн дын алаа
ларынан дыарынтаа
вар ишигчилж:

- Олохтоостор сирэй көрсө олорын санааларын үзүүлэлтэй нийр. «Арчын» дээр тигэр сыйдан, арчиламжийт, улуус салалтатын кытта юуслагч ийзлэр итих корсунүү, алгыс хиннитэй чэлчээбүйтээрин бэлзэтээлиэр. «Собо-тох хаалбыт курдук санаммытым, ми эрэ кынажам курдук этээ, онтон бу бине кынажлаахтар мустан, юуслээн уоскуйцубут», - дэлгүүр. Бу ус изнинэжисээ үхсүүлээр идээлээ олоруултугэр, муус-мас үзлэгээр кемеёго наадлыалдарын тиэртийнэр. Санаторийдара гурортарга саныннаа барын туунан ынйиттылар. Уолаттар ынтырыллан барьттарынан ангаардас ийзлэр элбэг ыншум тутан хаалбыт түгэннэрээ баар. Ондук бинир иймас санхавшинааныгига кемеёго наадлыарын этээ. Бинир ыал ожого баран ийн атавын алерен, теннен, эмтэнэн баран тогтгериу кийнүүт. Онууха бинир албаны бойцлэрээ үйлчилж, онно комо көрүүлэгээр көржүүлэллор.

Сулусспалашының дынун кытта еркемдиз сибзесү таҳсыйбаташына, дыно-

олус долтушалтар. Оның біншө, дым жүргін испесілдіктердің, дыно суруқ суруда хатарына, туаанааха ұйбанттарға тиесіншілдіктердің.

тэ тиксэрийн олохтоотубут.

Хамыгыйн, зан бөстэн, быстах хомуурга барбыт уолаттары кытта уолзэн ислиппит. Билигийн саага база данных онгоцуулна. Аармыгдаа сулууснашибыт, устуун контракка илии битгайсан барбыт уолаттары кийлэрэн биэрдигит. Онин уолаттар ахсаныара эбильэр. Кинилээр төрөлпүүтэрийн кытта угэ сафлагна.

A black and white portrait of Daria Roshina, a woman with long dark hair, smiling at the camera.

Марфа ПЕТРОВА.

ИНГЛІСХ ТЫЛЫНАН



Сэрий уотун ортотугар тыыннаах ордубут стрелок ПЕТР КАРСАНАЕВ

(Кырдъаңас саллаакка саллааттар ааттарыттан)

Аба дойу Ултуу сэргингин саамай үтэнгэр, уоттаах кыргызыга 900 байыастан 9 эрэ саллаат тынынаах ордубуттара. Кипилэр ортолоругар эдэркөн Petr Карсанов баара...

Кинн саынын тухары, очтоо күргүймөн хөнүүтүгөр 900 киңілтән хайдах тохсую эрз буолан тынышын ордубутун кыйлан иткәзбәйт эт... Петр Карсанов 19 саынын туолаары сымдын, Харыков жуорат анынга аны күргүйнеларға күттүбыта. Кинн айылах миңдерэ тәйинчи снарядтар эстләйерин, ышынор елеллерүү барытын, олоңун тиңх күнинергәр шири, бу баардын алдында.

Петр Терентьевич 1923 сыйлаахха от ыйын 22 күнүгөр Чу-
ралчы оройбонун Белогорской (билигиттэгэ Арылдах) нэйн-
лийгээр күн сирин корбута. 1941 сыйлаахха Кытаянхи изийн эзтий
эзтээ кылаастаах оскуолатын бүтэрээ, 1942 сыйлаахха Дью-
кууский үуорат гимназийтгээр (билигиттэгэ 8 шүүмжээрдэх оскуо-
лаада) үүрэн барбыта. Ол үэрэн сэлдэлан, хини аван бастакытын
сэрийн түүнчн иштэр. Оюулор онно учууталдар юлсын эзтийт-
тээр Германния Польшиада, Испани-
яга саба түспүгүн түүнчн билэл-
тээр. Онтон 1943 сыйлаасныараа,
лицейтээ үүрэндээ синтири түмүк-
тэбээсээ, төрөлтүүтээрин кытари
бынс булан быраанаайдаас пакка, 19
эрээ саастаах уол сэргийг бобизэх
тутал, фронтиг албанаайта. Кин-
шии, маагтай, үз фронтууга ылы-
пильттара. Ол эрээри Петр онно
барыаьлын, эрээ үз фронтууга
сэлдэлан күйүнт биниргэ тореобут
убаан оюв дыон хоргуйан алерун
ийни, быраатын дэйствующий
ваармынайга баргынгар сүблэгир.
Карсанов, хамандырынгар тиний-
тээн сэргийтэй барар баатарын
этэр, оюнока хамандырын харда
тын оннугатар, "дезертигийн" дист,
хамынайрын омуунгар, ытажи
сүнчурканан.

Оччотоюбуга сарыңыз арасынан хайынсалык соорудасының тоғолорпор туфтултап, дойду бары ресурсынанынан калып хабарланаң хамтүр ирдээнэр. Байыншының көмі күнтүрү пілтінен үзү хамтүр сағаламышты – байыншының алғаштың пәннелеринен изборуна түтүшүлгүр, комекшігер сооруженисінде, тұрмылах уонисстынаның үзілдірек күнтүйнештер ырынанынан жарылған.

күннэрлүптен салғашан, үзүүлүгүн күрүштүн Днепр узана Березин түбәнаймындарынан тынышчапан көс камүккөнүр рүбөхүү ууршылбута. Ийки сүрү тынышчача көрүгү кийи Донецкий бассейн салғасар кытшашаң түбөхүү шаштапшана.

Сандардың баражчылары кытари саха уола хөрөбүлүнин Иркутскайга тишиэн, маңы болзум-шып собуокка узлээбитец. Бир ый буолат, саллааттардаа эшелен, байманин салтылары кытари, Украина жа Чугуевск станциятында утварыллыбыта. Станцияда чугаңван иң, үйләрләр кербетөх ырахан картынындарын көрбүттөрэ: бүтүнүү умайбыт дызылэр, түпнәситбигү туяастар, ийз сир барыта, тух да көстүбүт гына пушка снарядынан, ботуруон гипнозаторинин бүрүлүн сытара. Сотору буолат, передовойга айланысадыгынан.

"Башар ханынык эрэ тохтотоо бул кынгыр алаахтоо баяхтапы корсо түсүлүпүз. Сайнтар, наадан аччык этили, ал кынгын бигиздердүү тилору обуруют истинек ийэрэ. Ол эрээри ис кордоонуулкун туунтуулмалык. Бишкег сүрүүсчилгээний учагчилырым: "Хөргүйин олортуг буюу - сатылан уорбашканы, кордоонор уоруулжынг сух, нууччалызы да кийдип сатылбаксым", - дизэн сэ-
тын тууттап Иzym-Баренсийской кимэн кишири операцията сааламмыт. Айланнарын бүтгэлийн түүнүүг саллааттары канонададар таистира улугуннарыбыта, дэлби тэбийн тэн сир аре ныыргийн олородог ити - нызмэстэр ыравды ытга пушкаттан ухааралтлара. "Кете ийэр снаряд ийширийн баана киң дуунатын бүтүнүү оборон ыларга дылы буолара", - дизэн Пест Т.И. Ишкенесов

Сэргиңэ Собуруулту-Арбааныгы фронтигын иккис стрелогунаан салууспалтырып. 1943 сүйлөттөн атыйдах ыбын 10 күнүгэрдээ 188-с стрелковай полка бастакы урдзли ылаазы, атаакафа кимэн кийрээр: Донец үрэхээ (Дон ерүүс салата) тийвээт, үрэхи туураан барилгар.

ғынышларга күйттар, ал көннингээр Украина ортспүүбулукстин Союз-ууңтар Чугуевской ортоонун КЭЧ саастабыгыр стрелогунан салдьдар.

1942 жыл, алтынны 25 күнүнээр Собуруултуу-Арбазын фронт иккиси формованыста ылтыллар. 1943 жыл от ыйыттын сабадлан, атыраых ыйыттар диндири Донецкий бассейн болсодулур сыйлааха Донбасский операция ыттыллар. Итенин сиргэ Курскай күрсөмдүштүнгөн остана барып

"Ийнээстор" үчүгэйдик сэрийн ээлээр, киндерээ минимет, болупиёт, самолёт баара, онтөн бийсиз ишишибилээр – биштиэнүү сая эрэ. Итенин да ыраабыши тишибэт. Күнү бына, тохтолбута сух ыттыллабынтара, бувмалгаабынтара. Кигээ сайдур дижки төмөнтору чүзүүрүүпинүү – төмөнүү ханна түншлеммийнүүни, башырыбын саллааптарбактын нафызмийнүүни. Киндерээр 1958-жылорду сөзмөйнүүнүн түүхеэд түнш

барат, аниракиттии тарбада, шининго, анига суюх тоонуубуттард".

Үрээн элбэг сүтүүкхүү, утус дыон дуундагын турал турараа быттара. "Үрээн туралын ортолохион истижинийн, нытэмзээр биһигийн имэри эхэрдни кутаа уотуунан унаарбыттара; эбнийн хас бишрдинийн 30 кийнэ таңацаахаа этийн, кытаванаах тохуурга түбэспүүнүүнт". - дээр Петр Терентьевич көпсүнир. 900 байыастан 9 эрэ саллаат тыыннаах ордубугаа. Бэтэрээн ахтыныг гар, бөйтээ да алдуу айважар кинрингэлэв сыспытын туунаас көпсүнир. Итийнэ олон хайдах тыыннаах ордубутун күн бутгун-гэр дээр чадаан итэргэлбэтийн туунаан этийнэр.

Сынныңар биризмэ бирбүкээ зэр, сана көлбт саастаабы қытарты саллааттары салғыны соринтэйнизорь ытталлар. Аллаара тұхаайылыг тахсааттарын қытарты, хамандырырада кинилері алаңас атаақа да ытталтыр. Нын эмдестэр мәннән эмиз кутва уотунын еро биэрэн көрсөвлөр. Ити көміг байнити уолбут, оғыур сабатыгар пулметчик саға сытан ыттылымырын көр биэрор. Хатыннар юннелэринең саған, остоюххе үемэр, тілда мүнүүттэб ытапары, қылғаш иетзәнг, елүү түбэлтәләж, кини инвагір оруубұна снаряд дәлбін тәбер. Снаряд дәлбін тәппит сиңесең болғаннан

бүөргэ комүйтэн,
тугу да истэр
кыацаа суюх
конту-
зия-

үонна санын гар иккى ыарахан эпэрэссеийн ааспыта, 1944 сүл муус устар ыйга иккис групталдах инбилинкээ тахсан, дойдтуу гар эргидлийнгээ.

"Кмайының күнүн хайдың кор-
субұркунчы... Ышам ыйысын бур-
дук ынымының комиссар ерши-
бұлттың туғанан шитишінде
бапшырз. Мин үорбұттым, бары
дағыны улаханның үорбұттарында.
Ол зерді улаханның бырааңын-
нықтаабатқасын, қуруулитре-
га мүспет суоба, барынта қуум-
пунж аистында. Туах дағыны
тәрзүнин ынысынды бапшыба -
аройтуңнан дөңдер түнгір үзенде-
кем эти... Үорбұттын үолна сал-
ғыны ғаззин барбынын".

1945 сийлааххв Дылдууский куоракка саига айыллыбыт художественныи училище баарында кириэр. Петр обдо эрдээгүйтэн жалгопись көрүнүнөн дырыктынан опус баазара. Ол да ийн булдуу, азат төнө да утарбытын үрдүүэн, сангарды айыллыбыт үөрж үйнэтгүй гар доокумоончарын туттарбыта. Фронтан ютчи көлбигүй байланынай синизмлин экспрессионизмийн үерэммийг. Биримэз ызарахан этэ, аячыктааын да баара – 800 грамм килимбى бизэрэлдэр, онтон ордуга хортуюппуй, хантыста булара. Үөрэнэр күмнэригэр, бэлэрээн юлчин ахтарынан, үгүстэр сэллиггинэн ыалдышлалаа. 30-тан тахса устудь-уонган бөнис кууруска дизри. 13 буолан тийб-биттэр... Кырдышас саллаат экспрессионизм, ити бүтээнк кини баа санаатын туулута этэ. Үөрэйн бүтээрээтин кытта, Москва куорат преподавателэ, скульптор киннии салгымы үөрэттэрэ нийдэ баары гүммитын, азат: "Сүйнү көрөр кийн сух", - дин сыйлаадыран үөрэттэрэ ыыгытак. Ону кырдышас бэлэрээн олоокун тухары

"Эдээрдэг алас дээн үзүүлсүү рабын. Минь 90 сантими лангаа аасныг эрээри, барынтаа күн ёзжээхээ зэр булаабүт курдук. Эдээр сэргийн хэлбэгийн сүмматаахын, сэргийн мэйнэйдээгүйн. Олон нийтийн багасын түүхийн хувьтойц. Чөвөнний, эдээрдэг, бийнгүй алгоритмоог алхамтуун ижүүртэй, доийдуулж сайдарын, түншарын түүнчлэгийн түүхийн хувьтойц"

Сэрийн юниттэн Петр Карсаев төрөөбүт-үескээбит Арыланың нэшигээр учууталлаабыта, ал юниттэн Дьюкуускайдаа художествийн шуонда худоонынук-толорооччунаан, Алексеевской оройон ыбылк Күел сэлийннэтигээр худоонынүүгүүн, черчиние учууталынаан, Дмитрий Коркин автранан Чурапчыгаацы интэрнээт-оскуолаа үзүүн уруүний учууталынаан, Чурапчыгаацы ойнур хаанаабыстыльтигээр леснигиизэн, Чурапчы аёыс кылаастах оскуолыгээр худоонынүүгүүн, утүв суобастаахтыг үзэлэббит. Арассыйна худоонынуктарын Соллуунун чинийн буслар. 1978 сэргээлаахаа бочуттаах смыньялангаахсайт, олборун тиёх сийшарыгээр дэдрийн живописьнан үзүүлжээбүт. Петр Терентьевич олборун оюлондоо, сийнэрэ, хос сийнэрээ салындар.

Сөзин ЖЕНДРИНСКЙ.

шынын ишин: "За Победы-
аслуғи" мэдээлгэринэц,
буу сэргийн уордьанынан,
эн нацаргадаламмыга.
Шилсигэр қызын, ултэйн
тар ханаайтыбыча
Кынайны туунан сонуву
туурар қынгыр пистибат-

БИНЫЭХЭ СУРУЙАЛЛАР

Москва ёса учууталлар сийиэстэригэр кыттан Саха сирин дьонуннаахтык ааттаппыта

Москва куорака. Учууталлар XVIII сийиэстэригэр Чурапчы улууңттан СӨ утуөлэх учуутала Марфа Дмитриевна Соловьевна кыттан, Саха сирин ааттаппыта. Кини быйыл төрөөбүтэ 100 сүлүн туолла. Минни кинини кытта алтыспыт киши байынтынан, кылгастык ахтан ааныахпин барабын.

Марфа Дмитриевна төрөллүтээр Чурапчы орто оскуолатын томторугар, оскуолагатан чугас турар дыэзэл залжын ыалы кытта дьюкаах булсан олорбуттара. Абата Дмитрий турру узбийт киши этэ, иштэ Даана дынотти көрөр. Кэрэндэ Уйбаан ыарынаах булсан, үсээр сүл олорон күн сириттэн барбыта. Уолдаах ыыыс оюону хаалларбыта. Онон Марфа Дмитриевна төрөллүтээр кемалеруюн



Оюонорун наининтэн уонна ултнен улубуйын олорбута.

Марфа Дмитриевна эбээс-саадас, бэйзтигэр кишини тардар көрдөвх тилдах-хестөх, улуус дыхталларын борссоодоотэллини талыллан, утус улзин-хамнаны ылгынтын. Оччогорго ыаллар бары бэйз-бэйзлэгэн оюонен,

борт эзлэхэстик олорбуттара. Иккэ эзээстэх, 8 кыбартыграах дыэзэл учууталлар олоролло.

Бинир утус күн Марфа Дмитриевна кирид. «Москва ёса учууталлар сийиэстэригэр барар буолдум. Дээ, туту ташан барабын», – динэ. Уоруу бөө буолбуут.

Баар-сух аяллах-сүүллах дьюмүн ынтыратым: Татьяна Васильевна Бургаевна, Анна Егоровна Керемясова, Прасковья Ефимовна Дьячковская, Анна Павловна Сивцева, Февронья Ивановна Ефимовна, Евдокия Гаврильевна Федоровна, Ольга Акимовна Макаровна. Бары толкуудаан, сүбзээн баран «Саха сирин заттата, саха омук дырыгын, олобуз-даанаын билүүнинэрээ барар. Онон сахалыны танааны талыннарыаын» динэ тумуккэ кэллийт. Сахалыны ырбаахы уонна кынчичик тигэргэ сүбзэстийбиг.

Анна Егоровна Керемясова таңгас булан ырбаахы тиктэ. Прасковья Ефимовна кынчичик тиктэ. Хас да күн утубакка за олорон, оюуруолаан-оюурудан син бутээрдээ. Кимисэх тимэх, обуруу, сап баарынан комолоён, тангас-сап үмүрүйдээ. Тайгастыгэр эбн, силигин сизэрэн, кыныл, үүриг комус бийнэхээр, ытаридалар баар буолбуулар. Уорхтээхтэр болижтийлэринэн, танаспыйт-салыпты саха омук олобуз

кордөрэллэр.

Марфа Дмитриевна сийиэс айыльлытыгтар тайлан-сийэнэн, угуу юрсээн-ицсон, саха сирин түүнан атыгтарга утус ойдебүлүү нэгээн, учууталлар аяттарыгтан угуу, сүүлталаын турорсай, сийиинийзэктэг кыттан излэгээ. Кыны Надежда Ивановна ийзти тайгайны күн бүгүнгээ дэрийн күннэйн илдээ сийдээр. Кэлдэг кынчичик ыччагтарбыгтар Марфа Дмитриевна оюобо, утээ-хаминаа холобур буолар. Кини Саха сирин, Чурапчытын Москва ёса тийбын билүүнинэрэн очтооюу юмнэ ылбича кини соруммат дыналата буоллаа. Эблээр көрбетох сизинэрээ, билүүнтийн ыччагтара кини аятын үрдүктүк тутуухтара, үйзтэг турохтара динэ эрзинбн.

**Аграфена Игнатьевна
САННИКОВА,**

93 саастаах педагогический үзүүлэлтээрээсээ, (Матырьваалы болмынээнийг, хаартысканы булууга компосты Зинизиа Николаевна Макеминова).

Хаартыскана: Марфа Дмитриевна узум Володина, кынын Надежда кытта.

Үтүө үгэни салгыыр истин көрсүүү буолбуута

Быйыл сайын Сылааг иэнииз-
гиин урукуу «Комбайн» колхус турру үлэхиттэрин сыйдааниара, 60-тан тахса кини, дьонноро олорбут сыйылтыктарыгар Хонхобо мустан истин тиллардаах көрсүүүнү тэрийбүттэрэ.

Бу көрсүүү сүрүү кебүлээннээрин ыра санаа огостубут сыйылых очтооюу юмин олохтоохторо – улуус Бочууттаах олохтоо-ю, азым саастаах Чурапчы утуунун, Сылааг иэниизгии Бочууттаах гражданина, СӨ култууратын утуулгох үлэхитэ, Кэбээйн улууңни Мукучу иэниизгии Бочууттаах гражданина, партийний «Албан Аяг» уордьянаах. Хоту көнерүү кыттылаацаа Василий Николаевич Дьячковский уонна улуус Бочууттаах олохтоо-ю, энергетика, улз бээрээн. Хоту көнерүү кыттылаацаа Егор Семёнович Макаров буоллар. Көрсүүү сүрүү сыйлаа-соруга дин – бу сыйылыха олорон ааспыйт олорбуттэртэйтэй, киннэр үлэлэрин, оторон ааспыйт олохторон ыччагтарыгар билүүнинэрни буолар.

Хонхобо сыйылыха «Комбайн» колхус ыанындыссыттара сыйылаан үүт-ас бөжүнү ымлалаа. Манна халдьаайынан, кууланан Андрей Федорович Макаров, Василий Федорович Макаров, Петр Федорович Макаров, Михаил Петрович Макаров, Афанасий Петрович Макаров, Никифор Иванович Макаров, Семен Иванович Макаров, Василий Иванович Макаров, Александра Ивановна Макарова, Егор Никифорович Макаров, Дмитрий Николаевич Макаров динэ юргэттэрээ олорбуттара.

Саха киннээз бэйзтигэр үтүө үгэни, үзүүрүйн олорбут олбор туту билүүн-көрбүтүн сыйылаан, көлэр калуундээ хашларыр санааланынтаа мээндээ буолбатах. Обутгэрбүт олорон ааспыйт олохторон ис туулун, үлэлэрин, үтүө үгээстэрийн арас ынсанай нымаларынан тыныни унатын, үйттийн – барыбыт ытыхын иэспит буолар. Ол сириэн, кыра сыйылан күх отугар күйлэндээ олоньообут Хонхобут сыйылтыгар булсан ааспыйт түгнини кэрээлийн, калуундээх сишимнийр сүүлталаах, дигрэйт ис хоноондоо үлэлээх олдбүнүүктэр баар буолбуттара барыбыт сүрэгтийн көтөөр.

Бу улзээр огороочтуу сыйылыха азым саастаах ыччагта, худууннүүк идээлээх, идээтигэр мунура сух борчиннээзэх Чурапчы утуулун дьонно-сэргээж кизи туттар, холобур оностор киннээз – Василий Дьячковский буолар.

Уоттаах сирии сыйылтыгар сут-куран буолан, Чурапчы орообуон 1942 сүүллаах хоту көнерүү сыйылыха ыаллара Кэбээйнгэ каспүттэрэ.

Сыйылыхыт барахсан үтүө түстэх дойду. Кини сиэдэрэй сибзкилэх хыралыгтар сүүрэн-көтөн улааныт ыччагтара Абата дойду кырктаах сирингийн толоонутар хорсунук сирилэнэн, сут-куран сыйылтыгар хоту коноруулууг баран, «өлөр-тилээр иккэ ардын», «ицээж тирбээз быстыйнан» да сирытталлар, төрөөбүт дойдуларын тардьынтаа, сыйылтыктарын сыйлаас тываан комолоён, тываахаах эргилэн кэлэн, эйлэх олобу түстэспийт, үлэхит үтүүг буолан күүрээнхээ олобу олорбут дынлоохтор. Ол түгэни үлэхитэн, Василий Николаевич 2009 сүлгэ облабуунынх билүүнэн туроруан, ити күнгэ баар коноруу кыттылаахтарын, сыйылыха олохтоохторуун үердүүбүт. Василий Николаевич саадааыт үлэхин ис хоноонун ессе сыйыннааран салдааыт.

2021 сүлгэ «Чигирь-Сибирь» уулу банаан таанааран халанчалан (эргитэн), обуруукояа уулу кутар 6 м унуннаах, 5 м кэлтийх, улаан котуунхэтийн эргимтээ (диаметра) 2,5 м, кыра котуунхэтийн – 1,5 м, эргитээр бареанаа 70 см көмийдээх мийлигээнэ сергүтэн огортута.

Бийр улаан сүүлталаах огортута – сыйылыха олохтоо-ю, «Комбайн» колхус турру үлэхит, стахановец-удаарыннык, Ааллаах. Үүн солбуулбута таанаасыта, хоту коноруу кыттылаахаа Макаров Семен Ивановичка аналаахаа мээнгэ тааны 2022 сүлгэ туроруу таа буолар. Бу үлэхэд Семен Ивановичийн П.Е. Посельской сүүрэн-көтөн, матырьтайлан булаан улаан комөнү огортута махталдаа.

Сыйылыхаа көрсүүү сүрүү сыйылан 1941-1945 сирии сыйылтыгар Улуу Кыайынын унансыбыт, 1942-1944 сыйылтыгар хоту көнөрүлүү күчүм-бэйзээр эрдэхтэй туроруулан заспийт овгүү дьюммүт үтүө аялтын үлэхитигээ анаммит стеланы арьын буолын. Стела аялтынны сиэрин-тумуун ижнээнэж ытыхын киннээз Борис Пахомович Баишев алгыс тываан тогордо. Үерүүлэх түмсүүгээ ижнэлийн баянлыгын бастакы солбуйшачы Е.А. Сивцев, кырдьаистар сэбизтэрийн борссоодоотэлээ К.В. Макарова, Г.П. Баширийн затынан оскуулаа түмэлнүү үлэхит, кырвайын уордээччи К.Г. Макарова уонна алттар В.Н. Дычкошай кыттымын шилдэлар. Киннээз манын түмсүү төрөбүт тулбээрээ танталы, партизанын тывааныг ыччагтын энгэр улаан сүүлталаах дьонун хамсааны буоларын бэлээтийн этгэлээр.

Үтүө үгэни салгыыр истин көрсүүүттэн бары да астынан, ишнэхитин ижнэлдээх үлэхин-хамнааны тэрийнинг сыйлаа-сорук туроруу таа барыбыт.

Хонхобут Чынгыз

УЛУСНЫЙ (РАЙОННЫЙ) СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПЯТЬДЕСЯТЫЙ (В ПЕЧОНЕРДАЛЯ) СЕССИЯ.

РЕШЕНИЕ № 247

от 27 октября 2022

Об утверждении схемы одномандатных (многомандатных) избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа МО «Чурапчинский улус (район)» РС (Я) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия) и Устава МО «Чурапчинский улус (район)» РС (Я) УЛУСНЫЙ (РАЙОННЫЙ) Совет депутатов решил:

- Утвердить схему одномандатных (многомандатных) избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия), согласно приложению № 1.
- Утвердить графическое изображение схемы избирательных округов, согласно приложению № 2.
- Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по землеустройству и краине общественного порядка.
- Настоящее решение опубликовать в улусной газете «Сана олох».

Афанасий ЗАХАРОВ, председатель Улусного (районного) Совета депутатов
Степан САРГЫДАЕВ, глава муниципального образования

Схема избирательных округов Чурапчинского улуса на выборах улусного (районного) Совета

Название округов	Населенный пункт	Число избирателей	Всего избирателей	Всего депутатов	Количество УИК	Всего избирателей	Относительный процент на 100%	Относительный процент на 150%	Относительный процент на 200%
1 Алагарско-Бахчытэйский	с.Чепара	529	809	1	2	793	+2,01%		
	с.Толон(Бахчы)	280							
2 Мутудайско-Телеский	с.Мардан	584	922	1	2	793	+16,26%		
	с.Телей	338							
3 Хакасыско-Чакырский	с.Хун-Кюель	403	782	1	2	793	-1,38%		
	с.Толон(Чакыр)	379							
4 Усун-Кюэльский	с.Усун-Кюель	807	807	1	4	793	+1,76%		
5 Кытагинско-Архалхский	с.Кытагин	318	570	1	2	793	-28,12%		
	с.Архалх	252							
6 Миндагайский	с.Мынчагай	789	789	1	1	793	-0,56%		

